

t40\_aff\_1 (TM-  
RoX93n7vdVzBK2FtD6r1j6MjkNnYoPBUm)

October 27, 2020

Let  $v7\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_diraf : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_analoaf : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $r3\_aff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_aff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_aff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k2\_aff\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 \\ & X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1 X4 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X5. \\ & (m1\_subset\_1 X5 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X6. \\ & (m1\_subset\_1 X6 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (((X1 \in X5) \wedge \\ & (X2 \in X5) \wedge ((X3 \in X6) \wedge ((X4 \in X6) \wedge (r3\_aff\_1 X0 X5 X6)))))) \Rightarrow (r2\_analoaf \\ & X0 X1 X2 X3 X4)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ & ((r3\_aff\_1 X0 X1 X2) \Rightarrow ((v1\_aff\_1 X1 X0) \wedge (v1\_aff\_1 X2 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\ & (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow \\ & (\neg (v1\_aff\_1 X1 X0) \wedge (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow \\ & (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\neg (X2 \in X1) \wedge ((X3 \in \\ & X1) \wedge (X2 \neq X3)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 \\
& X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (((v1\_aff\_1 X3 X0) \wedge ((X1 \in X3) \wedge (X2 \in X3))) \Rightarrow ( \\
& (X1 = X2) \vee (X3 = k2\_aff\_1 X0 X1 X2))))))
\end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 \\
& X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((r2\_aff\_1 X0 X1 X2 X3) \Leftrightarrow (\exists X4.(m1\_subset\_1 \\
& X4 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (\exists X5.(m1\_subset\_1 X5 (u1\_struct\_0 \\
& X0)) \wedge ((X4 \neq X5) \wedge ((X3 = k2\_aff\_1 X0 X4 X5) \wedge (r2\_analoaf X0 X1 X2 X4 X5))))))))))
\end{aligned} \tag{5}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned}
& \forall X0.((\neg v7\_struct\_0 X0) \wedge ((v1\_diraf X0) \wedge (l1\_analoaf X0))) \Rightarrow \\
& (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 \\
& X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1 X3 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1 X4 (k1\_zfmisc\_1 \\
& (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (((X1 \in X3) \wedge ((X2 \in X3) \wedge (r3\_aff\_1 X0 X3 X4))) \Rightarrow \\
& (r2\_aff\_1 X0 X1 X2 X4))))))
\end{aligned}$$